

SELELEKELA

Maemo a tekolo a ho Setatemente sa Karikulamo ya naha a bontsha boemo boo baithuti ba lokelang ho ba ho bona ha ba feta sehlopha ka seng thutong ka nngwe ho tse robedi.

Mosebetsi wa bana wa letsatsi le letsatsi o bontsha hore matitjhere a na le bothata ba ho ka lekola maemo a tekolo ka nako e kgutshwane.

Lefapha la thuto la naha e leng karolo ya ya naha ya ho ntlafatsa puo, le thakgotse lewa la ntlafatso ya katleho ya moithuti ho hlakisa ka matla boemo boo bana ba lebeletsweng ho bo fihlela boleleleng ba selemo.


Moetapele ya ikarabelang tsamaisong ya mananeo a Karikulamo ho “GET Band” Kapa Botjhabela ha mmoho le botsamaisi ba ditereke, matitjhere a mophato o tlase ba ikentse kgokanyana phiri ho boela ba nala. Lewa la Ntlafatso Ya Katleho Ya Moithuti.

Tshebedisano mmoho eo ya tswala tokomane ena ya Lewa La Katleho Ya Ya Moithuti.

Sepheo sa tokomane ena ke ho thusa matitjhere ho fumana se lebeletsweng baneng pheletsong ya kotare ka nngwe dihlopheng tse fapaneng.

Tokomane ena e tla ntlafatswa ha nako e e ntse e tsamaya ho ya ka maikutlo le dikeletso tsa matitjhere. Ka hoo re kgothaletsa matitjhere ho e sebedisa ka mehla ha ba lekola bana. Re mema boetapele bahle, masuwelhloho le ditho tsa makgotla a taolo ya dikolo ho hlahisa maikutlo a ka thusang ho ntlafatsa tokomane ena.

Re tshepa hore tshebedisano mmoho e ka tlisa katleho e tla thusa matitjhere ho sebedisa Lewa Lena La Ntlafatso Ya Katleho Ya Moithuti ka nepo mme mesuwelhloho yona e kgone ho laola mesebetsi ya bona ya teko ka boitshepo.



Dr F. Peters

Director: Curriculum ECD & GET Programmes

For inputs into this document please contact:

Mrs NP Manxiwa: Tel no: 040 608 4666

MAQITI A HO NTLAFATSA KATLEHO YA MOITHUTI (LEARNER ATTAINMENT IMPROVEMENT STRATEGY)

Boemo bo phahameng ba puo le dipalo ke motheo wa bohlokwa o hlokehang setjhabeng. Tsena bobedi di hlokeha ka matla ho kgodisong le tsheketshekong ya tsebo lenane thutong le letjha ha ka lehlakoreng le leng di phahamisa tsebo ka kakaretso. Boikemisetso ba maAfrika Borwa ke ho thabela boemo bo hodimo ba puo bo kgonang ho ba thusa ho ba le seabo bophelong ba bona, ho kenyeletsa mosebetsing, malapeng le setjhabeng. Moruo le boemo ba bophelo ba setjhaba sa bo rona bo itshetlehile kahong ya setjhaba se kgonang ho bala. Hona ho bolela hore ho tshwanela ho fanwe ka tlhokomediso ya bohlokwa ho baithuti ba kajeno ka molemo wa ho bala, ho be ho netefatswe hore ba tla fumana boemo bo phahameng ba maqiti a hlokehang ho ntlafatsa tsebo eo ya ho bala.

Maqiti a ho ntlafatsa puo a naha a ile a thewa ka mora ho fumanwa ha mathata a ho ba la sehlopheng sa boraro (grade 3) le sa botshelela (grade 6) ka mora hore ho hlahlobisiswe naha ka bo phara (National Systemic Evaluation). Boikemisetso ba tshebediso ya maqiti ana ke ho nka puo ele ntho ya bohlokwa lenane thutong (curriculum) e le hore dithutong tse ding puo e matlafatswe ka ho bua, ho mamela, ho bala le ho ngola. Maqiti a ho ntlafatsa bokgoni ba ho ngola le ho bala a hloka ho ka sebediswa ka tekatekano sekolong. Maqiti ana a ntlafatsa tshebediso ya puo ya letswele a be a thuse ho ntlafatsa le tshebediso ya dipuo tse ding ho tloha sehlopheng sa R (grader) ho ya sehlopheng sa botshelela (grade 6). Tsena tsohle di etswa molemong wa ho tseba ho bala le ho ngola. **Maqiti a ho ntlafatsa puo** a na le dikarolwana tse pedi e leng:-

- Tlhophiso ya nako ya puo
- Nako e ikgethileng ya ho balla tsebo le boithabiso – e bitswa “Drop all and Read” (DAR)

Ke ka hoo lefapha la naha la thuto thehileng **Maqiti ana a ho ntlafatsa katleho ya moithuti**. Hona ho entswe ho thusana le mesuwe ho rarolla mathata ao ba kopanang le ona a neng a fumanwe selemong sa 2003.

SEPHEO SA LEWA LA NTLAFATSO YA KATLEHO YA MOITHUTI

Ke ho fana ka tharollo qakeng e utulotsweng ke Lefapha la thuto naha, “Human Research council(HRC), Higher Education Institution (HEIS)” le la “Non-Governmental Organisations” la hore ho na le bothata bo teng tshebedisong ya puo naha ka bophara. Se ileng sa fumanwa ke hore le ha se totobaditswe se hlokehang ho moithuti hoya ka se bitswang “Learning Outcomes” le “Assessment Standards” ho na le bofokodi bo teng ho raleng mosebetsi ka tsela e lebeletsweng. Ka hoo Lewa la ntlafatsoya katleho ya moithuti (Learner Attainment Target – {LAT}) le tla leka ho nka bohato bo hlokehang ho ya ka “February 2007 Assessment Protocol. Ka mora ho thewa hona ha “LAT” ho lebe letswe hore ho sebetse ka ho tshwana diphaposing tsa sehlopha ka seng Eastern Cape ka bophara. Katleho ya “LAT” e tla bonahala ha fela eba tsela ya ho hlahloba e hlalositse ka tsela e bonolo e hlakileng. Tokomane ena e na le mehlala e la thusa mosuwe ho hlahloba le ho rala mosebetsi.

3.TSELA YA TSHEBETSO YA “PROVINCE”

Ho ntshetsa pele mosebetsi ona ho ile ha thewa sehlopha sa tshebetso sa “Province”, moo dipuo tse nne di neng di emetswe. Puong ka nngwe e ile ha bonahala ho le bohlokwa hore ho kenyeletswe le ditsebi tse ding bakeng sa thuso ya tshebetso ya tokomane ena. Mona ho ne ho hlokeha le mesuwe e nang le boikitlaetso, tjantjello le boikemisetso. Mosebetsi ona o ile wa hlahiswa mohla la 19 Pherekong 2008 kopanong e neng e reretswe seo moo ho neng ho hlahlobisiswa tokomane ka bo tlalo. Ho ntshwa ha tokomane ea ho ya dikolong ho tla ba ka Hlakubele 2008 moo tshebediso le katleho ya yona di lebeletsweng ho tle e phatlalatswe ka botlalo ka 2009.

TSELA YA HO E SEBEDISA(how to use this guide)

Ditlhoko tsa “Protocol” ena ya Hlakola 2007 di lokiseditswe tlhahlobo e hlophisitsweng ya puo kotara ka nngwe:-

HLOKOMELA

- Puong ya letswele ditlhahlobo dinne kotara ka nngwe;
- Puo e tlatselatsang ditlhahlobo dipedi kotara ka nngwe.
- E hlophisitswe ka tsela e latelang:
- Sehlophiso sa 1: Tokomane ya lewa la ntlafatso ya katleho ya moithuti(L.A.T.)
- Sehlophiso 2: Lenane Tsamaiso la Tlhahlobo ya Mantlha.
- Sehlophiso 3: Mohlala wa tokomane ya Tlhahlobo ya Mantlha.
- Sehlophiso 4: Di “LO” tse thontsweng tsa Tlhahlobo ya Mantlha.

TOKOMANE YA LEWA LA NTLAFATSO YA KATLEHO YA MOITHUTI (L.A.T.):

- Tokomane ena e hlahisa di “LO” le di “AS” tse thonyeditsweng hlahlobo ya ka mehla le ya mantlha. Hlokomela hore di “AS” ha di latellane ka tsela e tshwanang ho ya ka tsela eo dilatelanang ka yona ditokomaneng tse ding tsa dipuo tsa letswele(Home Language).
- Ho etsa ena tokomane ho sebedisitswe tokomane ya “English Home Language, Policy Document.”
- Tokomaneng ena ho na le mesebetsi wa kotara ka nngwe moo ho arotsweng mesebetsi ka tsela e ikgethileng(tse takilweng le tse sa takwang)
- Tse takilweng ke tsa tlhahlobo ya mantlha(FAT) ha tse sa takwang di emetse tlhahlobo ya ka mehla.

LENANE TSAMAISO LATLHAHLOBO YA MANTLHA.

- Ena tokomane e akaretse tlhahlobo ya kotara ka nngwe.
- E boetse e hlakisa di “LO”, “AS” “FAT”, mesebetsi o tlamehang ho etswa ke bana, tsela ya ho lekola le sesebediswa sa ho lekola.

MOHLALA WA TOKOMANE YA TLHABO YA MANTLA

- Tokomane ena ke mohlala wa tlhahlobo ya mantlha.
- Mona ho ntse ho lebelletswe hore mesuwe e rale ditokomane tse ding tsa ho hlahloba jwalo ka ha ho hlokeha.
- Meralong eo ya tlhahlobo mesuwe e hlokomela hore e tlameha ho ikamahanya le di “LO” &”AS” tse thontsweng ka kotara.
- Ba ele hloko ho sebedisa mefuta e mengata ya ho hlahloba le disebediswa(tools) tsa mefuta futa ha ba lekola.

DI “LO” TSE NTHONTSWENG TSA HLAHLOBO YA MANTHLA

- Tokomane ena e hlahisa lenane la ditlhahlobo tsa mantlha tsa sehlopha ka seng ka molemo.
- E tshwere ditlhahlobo tse 16 tsa mantlha.
- Tokomane ena ke e nngwe ya ditokomane tsa “School Assessment plan”.

RE FETISA DITEBOHO HO BA LATELANG:

Provincial Task Team:

Dr D. Reddy	CES :ECD/FP
Ms W. Pretorius	DCES:ECD/FP
Ms N.P. Manxiwa	DCES:ECD/FP

DISTRICT OFFICE TASK TEAM:

MS T.N.Ngaleka	DCES:ECD/FP
----------------	-------------

EDUCATORS:

MS T.P.Mahlasela	Principal	Phaphama Sen.Primary
Ms K.Hlapisi		Ilingeletu Jun.Sec.
Ms M.A.Ntanjana		Mohoabatsane Jun.Sec.
Ms S.R. Mosia		Naledi Jun. Sec.
Ms F.N.Nobheqwa		Luzie Jun. Sec.
Ms N. Ngqono		Phaphama Sen. Primary
Ms G.H. Lerotholi		Remang Motheo Sen. Primary
Ms N.G.Ntokoane		Matsoane Sen. Primary
Ms P.Phera		Mbizeni Sen. Primary
Ms L. Mnja		Seqhobong Jun.Sec.
Ms L.Kalatile		Mosana Jun. Sec.

DIKAHARE

SELELEKELA	i
MAQITI A HO NTLAFATSA KATLEHO YA MOITHUTI	ii – vi
RE FETISA DITEBOHO HO BA LATELANG	v
LEWA LA NTLAFATSO YA KATLEHO YA MOITHUTI –PUO YA LETSWELE	1 - 16
TLHAHLOBO YA MANTLHA :MOHLALA	17
TLHAHLOBO YA MANTLHA -----PUO YA LETSWELE	18 - 23
DI “LO” TSE THONTSWENG TSA TLHAHLOBO YA MANTLHA	24
HLOKOMELA	25
HO SEBEDISITSWE	25

LEWALA NTLAFATSO YA KATLEHO YA MOITHUTI (LEARNER ATTAINMENT TARGET) –PUO YA LETSWELE

GRADE 2

LO 1 -HO MAMELA	TERM 1	TERM 2	TERM 3	TERM 4
<p>AS: 1Mamela ka hloko nako e telele obe o arabe ka tatellano ho latela melao o e neuweng.</p>	<p>Bana ba mamela pale ka hlooko. .Bana ba pheta pale eo ba e phetetsweng ke morutabana,ba araba dipotso ho ya ka moo ba uthwisang ka teng. Tlhahlobo Morutabana o lobokanya ditshwantsho hore bana ba fane ka moelelo wa pale. Morutabana o sebedisa “rubric”ho lekola kuthwisiso ya bana.</p>	<p>Ba mamela nako e telele ba be ba arabe dipotso. .Morutabana o sebedisa ditshwantsho bana ba phete pale ho ya ka moo ba uthwisang ka teng. Tlhahlobo .Morutabana o sebedisa “checklist”ho lekola kuthwisiso ya bana.</p>	<p>Bana ba araba dipotso ba latela melao e neuweng. .Bana ba araba dipotso ho ya ka moo ba botswang ka teng ke morutabana mme ba ka nna ba phela pale ho ya ka moo ba e utlwieng ka teng. Tlhahlobo .Morutabana o sebedisa rubric ho lekola kuthwisiso ya bana.</p>	<p>Bana ba mamela sebui sa letsatsi ha se etsa puo mokejaneng kapa ba mamele seyalemoyeng. Morutabana o botsa bana dipotso ho ya ka puo eo ban eng ba e mameise ho lekola hore ba kgona ho mamela nako e telele. Tlhahlobo Ho sebediswa “checklist”ho lekola kuthwisiso ya bana.</p>
<p>AS:2Bontsha ho mamela le tlhompho ho motho ya buang,o arabe o be o botse dipotso bakeng sa tlhakisetso,o hlahise maikutlo a hao ho seo o se utlwieng haeba ho hlokeha.</p>	<p>Bana ba mamela sebui ba bontsha tlhompho. Morutabana o laela bana ho mamelana ha e mong a bua(ba se ke ba kenana hanong/ho phaisamisisa) TLHAHLOBO O sheba hore bana ba kgona ho mamellana na.</p>	<p>Ba araba ba bile ba botsa dipotso bakeng sa tlhakisetso. Morutabana o botsa bana dipotso ka se buweng mme ban a le tokelo ya ho botsa dipotso ho hlakisetswa moo bas a utlwang. TLHAHLOBO</p>	<p>Bana ba etsa tsekisano e pontsheng (debate) ka dihloho tse fapaneng,tataisong ya morutabana. TLHAHLOBO Morutabana o lekola hore bana ba kgona ho bua,ho ntsha maikutlo le ho</p>	<p>Bana ba bapala dipapadi tsa kalaneng. Morutabana o hlophisa bana ho ya ka ditemana tse ba tshwanelang ho di bapala.Ngwana ka mong o tsebiswa temana ya hae e be ba ithuta ho hlomphana le ho mamelana ha e mong a bua.</p>

<p>AS:3O mamela dipale, dithothokiso, dipina le puo ya molomo ka thahasello a bontsha kutwisiso</p> <p>3.1O mamela sehloho</p> <p>3.2O mamela dikateng</p> <p>3.3O noha se tla etsahala</p> <p>3.4O hokahanya dintlha ka tatellano le maikutlo ka puo ya molomo</p> <p>3.5O araba dipotso ka puo ya molomo</p> <p>3.6O hlalosa maikutlo ka puo ya molomo a fana ka mabaka</p> <p>3.7O batla sesosa le phetho ka seo a se boneng, a bue ka sona</p>	<p>Bana ba araba dipotso ka puo molomo. Morutabana o manamisa setshwantsho letlapeng e be ba buisana ka sona. bona ba dutsi ka dihlopha</p> <p>TLHAHLOBO</p> <p>Morutabana o botsa bana dipotso a ikamahantse le setshwantsho.</p> <p>Bana ba araba ka mokgwa o kgethehileng dilotho le metlae.</p> <p>O sebedisa rubric.</p>	<p>O sebedisa checklist ho lekola bana.</p> <p>Bana ba hlalosa maikutlo ka puo ya molomo mme ba bua ka malapa a bona.</p> <p>TLHAHLOBO</p> <p>Morutabana o tla botsa bana dipotso ka malapa a bo bona ba be ba fana ka mabaka a ho rata malapa a bona.</p> <p>O sebedisa rubric.</p>	<p>hlahlamanya dintlha.</p> <p>Bana ba hokahanya dintlha ka tatehwano le maikutlo.</p> <p>Bana ba bua dipolelo tsa bona bas a di beha ka tatelano</p> <p>TLHAHLOBO</p> <p>Morutabana le bana ba beha dintlha ka tatelano ba bona ya pele ke efeng</p> <p>O sebedisa rubric</p>	<p>TLHAHLOBO</p> <p>O sebedisa "observation sheet"</p> <p>Bana ba etsa dithothokiso le dipinaitseo ba di rutilhweng ka dihlopha</p> <p>TLHAHLOBO</p> <p>Morutabana o botsa bana dipotso mabapi le thothokiso eo ba ithutleng yona</p>
<p>AS:4O mamela ka thabo a araba ka mokgwa o kgethehileng dilotho le metlae</p> <p>AS:5 Ngwana o mamela sebui a sa se</p>	<p>Bana ba araba dilotho le metlae ka mokgwa o kgethehileng. Ba araba ho ya ka tsela eo dilotho di bapahwang ka teng.</p> <p>TLHAHLOBO</p>	<p>Bana ba buisana ba etsisa puisano ya mohala. Ngwana o bua le sebui a sa se boning. Mona o araba dipotso o nka le ditaelo a sebedisa diitho tsa mmele ho</p>	<p>Bana ba mamela ka thabo metlae eo ba e buang ka dihlopha, ba fana ka menyeta ho bua</p> <p>TLHAHLOBO</p> <p>Ho sebediswa</p>	<p>Bana ba ka bapala dilotho, metlae ba be ba etsise dibohodi le bamamedi seyalenyeng. Hona ba ka ho etsisa ba dutse ka dihlopha.</p> <p>TLHAHLOBO</p>

<p><i>boneng(mohl.mohala,a arabe dipotso le ditaelo)</i></p>	<p>Ho sebediswa “observation sheet” ho hlahloba.</p>	<p><i>etsisa(mohlala,ho tsheha) TLHAHLOBO</i> Ho sebediswa “observation sheet” ho hlahloba.</p>	<p>“observation sheet” ho hlahloba.</p>	<p>Ho sebediswa “observation sheet” ho hlahloba.</p>
<p>LO2:HO BUA Re tseba hona ha ngwana: AS:1 Ithalose bowena le ka tse o potileng</p>	<p>Ngwana ka mong o ithalosa moo a tswang.mmoho le ba lelapa la hae mohlala ke mang ?wa ha mang ?ho kae ? TLHAHLOBO Morutabana o fa bana sebaka sa ho ithalosa.O sebedisa “Checklist”ho lekola.</p>	<p>Bana ba pheta dipale ka tse kileng tsa ba hlahela bophelong ,mme ba sebedisa dipolelwana.Ba ka nna ba seha dintshwantsho ho hlalosa pale ya hae. TLHAHLOBO Morutabana o sebedisa “checklist ho lekola mosebetsi.</p>	<p>Ba pheta dipale ka bona le ka kakaretso .Ba sebedisa diithusa-ithuto.(visual aids)tse bonwang . TLHAHLOBO Morutabana o sheba bana hore ba pheta pale ka tatellano a sebedisa “Rubric” .</p>	<p>Ba pheta dipale ka bo bona le tse ding tse ba amang.Ba sebedisa ditshwantsho tsa bona TLHAHLOBO Morutabana o sheba bana hore ba pheta dipale ka tatellano a sebedisa “rubric”</p>
<p>AS: 2Sebedisa puo ho ithabisa mohlala o etse metlae,diloitho,ditshomo,o be o bope mantswe ka ho bapala.</p>	<p>Bana ba etsa ditshomo ho natefisa puo TLHAHLOBO Morutabana o sebedisa “checklist” ho hlahloba bana.</p>	<p>Bana ba etsa metlae ho ithabisa TLHAHLOBO Morutabana o sebedisa “checklist” ho hlahloba bana.</p>	<p>Bana ba bapala ka mantswe ho bopa puo, ba lepa ba sebedisa dipapethwa . Morutabana o hlokomedisa bana ka diraeme. TLHAHLOBO O sebedisa “observation sheet”</p>	<p>Bana ba bapala ka mantswe ho bopa puo ba lepa ba sebedisa dipapethwa TLHAHLOBO Morutabana o hlokomedisa bana ka diiloitho.O sebedisa “observation shet</p>
<p>AS:3 Qapa dipale tse nang le qalo ,bohare le qetello a</p>	<p>Bana ba etsa dipale tsa bona ho bonisha qalo,</p>	<p>Bana ba etsa dipale bas a etse pheta-pheto ho lahla</p>	<p>Bana ba etsa pale ba qolla qalo, bohare le qetelo ya</p>	<p>Ka dihlotshwana ba iketsetsa dibuka tsa bona tsa dipale.</p>

<p>sebedisa tlhaloso ya puo o sa etse pheta-pheto.</p>	<p>bohare, le qetelo ya tsona . TLHAHLOBO Morutabana o sebedisa rubric ho lekola bokgoni ba bana</p>	<p>moelelo wa pale. TLHAHLOBO Morutabana o sebedisa "rubric" ho lekola bana.</p>	<p>pale. Ba qetela pale ba kenyelletsa maniswe/ditshwantsho. TLHAHLOBO Morutabana o sebedisa "observation sheet"</p>	<p>TLHAHLOBO Bana ba bala mosebetsi wa bona. Ba boela ba bala o mong ho tswa dihlopheng tse ding. Ho sebediswa "observation sheet"</p>
<p>AS4: Ho nka karolo phaposing ya boithutelo le puisano ho ya ka dihlotshwana ka: 4.1 Ho senola dihloho ba nise ba buisana ka dihlotshwana, 4.2 Ho nka karolo a be a boise dipotso tse nepahetseng; 4.3 Ho etsa tlhahiso ka totobatsa maikutlo; 4.4 Ho bontsha hlomphe ditokelong tsa babang le maikutlong a ba bang; 4.5 Ho nehana ka puo bakeng sa mosebetsi wa sehlopha sa hae; 4.6 Ho botsa dipotso bakeng sa tlhakisetso le tsebo; 4.7 Ho araba dipotso a be a fane ka dikarabo.</p>	<p>Bana ba bontsha bokgoni ba ho bua ka dihloho tse fapaneng [mohlala – mooki, lepolela, ngaka, mosuwe, jji]. Ba (ka bomngwe) botsa dipotso tse ipapisitseng le seo ba lakatsang ho ba sona kamoso. TLHAHLOBO Morutabana o hlahloba tatellano ya dintlha le bokgoni ba ho nisha tsebo e hlokehlang. O sebedisa "check list" ho lekola</p>	<p>Ba bontsha ba bile ba qolla dihloho diphehisanong tse ba di entseng ka dihlotshwana. Ba seha ditshwantsho tsa batho ba nang le thuso setjhabeng, ba manamise [mohlala – ngaka, mooki, lepolela, jji]. TLHAHLOBO Morutabana o hlahloba bokgoni ba ho kgetha ditshwantsho tse lokelang ho manamisa ka nepo le bokgoni ba ho nisha maikutlo ka setshwantsho. O tla sebedisa "observation sheet" ho lekola.</p>	<p>Ba botsana dipotso diphehisanong tseo ba di entseng ka dihlotshwana. Ba ngola mosebetsi e fapaneng ya batho ba bohlokwa setjhabeng. TLHAHLOBO Morutabana o hlahloba bokgoni ba ho ntshaba bokgeleke, maikutlo asebele le tsebo e phatlaletseng ka mosebetsi ya batho ba bohlokwa. O sebedisa "rubric/ Observation sheet" ho lekola.</p>	<p>Bana ba nisha dintlha tsa bohlokwa ka ho kgelekanya diphehisanong {mohlala – ke oje motho wa bohlokwa ho feta ba bang setjhabeng? Hobaneng ba rialo?}. ba ngola ditemana ka mosebetsi ya batho ba nang le thuso setjhabeng ka thuso ya batswadi malapeng. TLHAHLOBO Bana ba bala seo ba se ngoiseng ba hlahlobana ka ho nisha maikutlo ka se badihweng. Ho ka sebeta "rubric / observation sheet" ho lekola.</p>

<p>AS5: Ho fana ka dikeletso tsa ho rarolla qaka. AS6: Sebedisa puo e tshwanetseng /loketseng maemong a fapaneng [ho kopa tshwarelo le ho etsa dimemo] le bathong ba fapaneng {ho botsa batho dipotso ka sepheo se itseng, ho tshwantshisa ka seketjhe}.</p>	<p>Bana ba ithuta ho fana ka dikeletso baneng ba bang le ho kopa tshwarelo ha a bapala le ba bona. TLHAHLOBO Bana ba araba dipotso tse itshetlehileng ka boitshwaro maemong a fapaneng. Morutabana o tla sebedisa observation sheet ho lekola.</p>	<p>Bana ba rarolla mathata a ba bang, ba bile ba ithuta ho ngola dikarete tsa mefutafuta (mohlala – manyalo, mekete, mafu, jj) Mona ba ka nna barala diitshwantsho ho bonisha moelelo wa molaetsa. TLHAHLOBO “Rubric/ observation sheet” e tla sebediswa ho lekola kuthwisiso.</p>	<p>Bana ba ithuta ho eletsisa ba bang ha ban a le mathata. Ba ithuta ho ikopanya le batho ba itseng ho tsa dipuisano le bona. Ba phetelena ditaba tseo ba difumaneng hae. TLHAHLOBO “Rubric” e tla lekola kuthwisiso.</p>	<p>Bna ba okopanya le batho ba itseng ho etsa dipuisano le bona, ba bile ba ngola dipuisano tseo tseo ba di entseng. TLHAHLOBO Morutabana o tla sebedisa “rubric” ho lekola kuthwisiso.</p>
<p>AS7: Ho sebedisa ka tshwanano modumo le bophahamo ba lentswe (ho buela tlase le metswalle ka phaposing ya borutelo le ho buela hodimo ha a na le metswalle lebaleng la dipapadi).</p>	<p>Bana ba ithuta tsela tse fapaneng tsa ho bua le bana ba bang ha ba le ka phaposing ya borutelo. Bana ba ithuta tsela ya ho bua maemong a fapaneng (ka phaposing/ dipapading) TLHAHLOBO Morutabana o tla sebedisa “observation sheet” ho lekola.</p>	<p>Bana ba bona phapang pakeng tsa ha o le ka phaposing ya borutelo le lebaleng la dipapadi, moketeng, jj (ba eitsisa seo ka ka papadi ya kalaneng). TLHAHLOBO Ho tla sebediswa “observation sheet” ho lekola.</p>	<p>Bana ba ithuta ho sebedisa ka tshwanano modumo le bophahamo ba lentswe. Ba bile ba ithuta hore ka phaposing ya borutelo ho buuwa ha jwang. TLHAHLOBO Morutabana o tla sebedisa “Observation sheet” ho lekola.</p>	<p>Bana ba ithuta ho sebedisa tsela tse fapaneng tsa ho bua ditulong tse fapaneng bakeng sa maemo a fapaneng. TLHAHLOBO “Observation sheet” e tla lekola kuthwisiso ya bana.</p>
<p>LO3: BALA O SENOLA Re tseba hona ha ngwana a: AS:1 Sebedisa diitshwantsho ho etsa moelelo</p>	<p>Bana ba lepa dikateng tsa buka ka ho bona diitshwantsho. Morutabana o neha bana dibuka tse</p>	<p>Bana ba bala pale bukeng ba duiise ka dihlapha ha morutabana atataisa ba hloleheng ho bala. Ba botswa</p>	<p>Bana ba lepa hore setshwantsho (poster) se bua ka eng. Ba ngola ho ya ka seo ba seboneng</p>	<p>Bana ba ngola dibuka tsa bona ho ya ka diitshwantsho tseo ba ditakileng. Ba ka tswela pele ka ho araba dipotso tse</p>

<p>1.1 Hlalosa ho ya ka bokantle ba buka hore na pale e bua ka eng</p> <p>1.2 Ho ya ka ditshwawantsho, dingolwa le dipapatso</p> <ul style="list-style-type: none"> - hlalosa melaetsa ya bohlokwa - qolla sepheo, bamamedi le hore na di fumaneha ka mofuta ofe. <p>1.3 Bontsha boikarabello ba hao ho dingolwa le dithusa thuto.</p>	<p>fapaneng ka dihlopha ba lepa se ka hare ho yona ka ho sheba ditshwantsho tse ka ntle.</p> <p>Ba seha ditshwanisho, le dipapatso ho hlalosa melaetsa ya bohlokwa, ba manamise ho posetara (poster) ho ya ka dihlotshwana.</p> <p>TLHAHLOBO</p> <p>Morutabana o lekola dipapatso tse manamisisweng ke bana a sebedisa “rubric/ Observation sheet”.</p>	<p>dipotso tse ipapisitseng paleng. Bana ba qolla sepheo sa bohlokwa ditshwantshong tseo ba di sehileng. Ba ka tswela pele ho nola dipolelo ho ya ka ditshwantsho tseo ba di sehileng.</p> <p>TLHAHLOBO</p> <p>Morutabana o sebedisa “rubric/ checklist” ho lekola kuthwisiso.</p>	<p>setshwantshong. Bana ba rala ditshwantsho dipampiring ba iketsetse tsa bona dipapatso.</p> <p>TLHAHLOBO</p> <p>Morutabana o tla sebedisa “rubric” ho lekola kuthwisiso ya bana.</p>	<p>ishetlehileng ka ka pale e bukeng [mohlala – Ho etsahala eng paleng? Pale e tla fela ha ntle kapa ha mpe?].</p> <p>Ba araba dipotso ka ho ngola dipolelwana ka tataiso ya morutabana.</p> <p>TLHAHLOBO</p> <p>Ho tla sebediswa “rubric” ho lekola kuthwisiso.</p>
<p>AS2: Etsa moelelo wa mokotaba wa tse ngotsweng.</p> <p>2.1 A ipalle kapa a bale le morutabana;</p> <p>2.2 A bala melawana e bonolo ka phaposing ya borutelo;</p> <p>2.3 A bala mokotaba o nang le moelelo o bonolo kapa o thata [mohlala – dibuka tse nang le pale tsa nnete, dinumediso le memo,</p>	<p>Bana ba bala diketsahalo tseo ba di fumane dipaleng le dipapatsong, ba bala melawana e ka phaposing ya borutelo. Ba newa dikarete tse nang le dinumediso hore ba di bale. Ba hlokomela dintlha tsa bohlokwa tse tswang dimemong le dinumedisong.</p> <p>TLHAHLOBO</p> <p>Morutabana o tla sebedisa “observation sheet” ho</p>	<p>Bana ba bala pale ka bonngwe ebe ba nisha mookotaba wa pale. Ba ka tswela pele ho buisana ka melemo ya melawana ya phaposing ya borutelo. Ba eise dikarete tsa dimemo le ditumediso, ba bale dibuka tsa ditshomo. Ba tlatse morabaraba/ malepa [word puzzle] ka ho latela ditaelo.</p> <p>TLHAHLOBO</p> <p>Morutabana o tla sebedisa</p>	<p>Bana ba bala dibuka tseo ba iketseditse tsona mme ba bale ba ya hlalobana ho fumana hore ke ya mang e ntle mme ba bile ba ithuta hore dingolwa di mefutafuta – [dipale tsa nnete le tseo e seng tsa nnete(fiction 7& non fiction books).</p> <p>TLHAHLOBO</p> <p>Ho ka sebediswa “observation sheet” ho</p>	<p>Bana ba matlafatsa bokgoni ba bona ba ho ngola ba ntse ba ishetelele mefuteng e mmedi ya dingolwa. Ba beha dingolwa tsa bona laeboraring (library) ka tataiso ya morutabana mme ba be ba iqapele melawana ya tsebediso ya dibuka tseo.</p> <p>TLHAHLOBO</p> <p>Ho tla sebediswa “observation sheet/ rubric” ho lekola kuthwisiso.</p>

<p>a be a bale mantswe; 2.4 Dibuka tse nang le dipale tsa nnete kapa tseo e seng tsa nnete, ditumediso le memo a bale ka mantswe.</p>	<p>lekola kuthwisiso.</p>	<p>“rubric/ checklist/ observation sheet” ho lekola kuthwisiso.</p>	<p>lekola kuthwisiso.</p>	<p>Bana ba akaretsa pale ba bonisha moralo, dibapadi, qalo le qetelo ya yona. Bay a hlalobana mme ba lokisana dipphoso tse dibukeng tsa bona ha morutabana o lekola tlhahlamano ya dimitha ha ngola. TLHAHLOBO Ho sebediswa “rubric” ho lekola kuthwisiso.</p>
<p>AS3: A hlokomela diithaku le mabiso a nische moelelo dingohweng tse telele, mohlala – dipale 3.1 A bala ka potlako le ka bolokolohi; 3.2 A balla hodimo a bile a sebedisa tsela e nepahetseng ya ho bua le modumo; 3.3 A latela tshbediso e nepahetseng ya kaho ya mantswe le kuthwisiso a bile a lepa ho eisa moelelo; 3.4 A latela tsela e nepahetseng ya ho bala, a phetapheta, a phomola a bile a pheta mabiso pele a balla hodimo.</p>	<p>Bana ba hlokomela diithaku le mantswe. Morutabana o fa bana dibuka hore ba bale ho eketsa mantswe ao ba a tsebang. Ba bala dibuka kapa dingohwa tseo ba di bokeletseng mme morutabana o ba thusa ho hlokomela mabiso a matjha. Ba ngola mabiso ao a matjha polokelong ya mabiso. TLHAHLOBO Ho lekohwa bokgoni ba ho bala ka tshbediso ya “rubric/ observation sheet”.</p>	<p>Bana ba aha dipolelo ka mantswe ao ba a nkileng polokelong ya mantswe. Ba ipalla dipolelo dihloishwaneng mme ba bile ba ya itukisa moo ba entseng dipphoso. TLHAHLOBO Ho sebediswa “checklist/ rubric/ observation sheet” ho lekola.</p>	<p>Bana ba iqapela diraeme (rhyme) ba sebe disa mantswe ao ba a ngotseng polokelong ya bona ya mantswe. TLHAHLOBO “Rubric” e tla sebetisa ho lekola bokgoni le kuthwisiso ya ho ngola.</p>	<p>Bana ba ngola diithohokiso tse kgetshwane ka mantswe ao ba a nkang bankeng ya mantswe ka tataiso ya morutabana mme</p>
<p>AS4: Ntshetsa pele tsebo ya diithaku ka: 4.1 Ho ehlwa kopano ya tlhaku le tumanotsi (jk ma,</p>	<p>Bana ba kopanya diithaku le diumanotsi ho bopa mantswe/ mabiso (m+a=ma, n+a=na jj) ka tataiso ya</p>	<p>Bana ba bopa mantswe ba sebedisa diithaku tse tharo hoya ho tse nne jk tsh, tlh, tshw, tlhw jj. Ba ka nna ba</p>	<p>Bana ba bala mantswe a banking ya mantswe ho ntlafatsa tsebo ya ho bala mme morutabana o tataisa</p>	<p>Bana ba ngola diithohokiso tse kgetshwane ka mantswe ao ba a nkang bankeng ya mantswe ka tataiso ya morutabana mme</p>

<p>na jj); 4.2 Ho elelwa lantswe le ngohwang ka tlhaku tse pedi (jk tl, sh, ph, jj); 4.3 Ho hlokomela diithaku tse pedi le tse tharo (jk tsh, tjh, jj); 4.4 Ho elelwa diithaku tse qalang le tse qetellang (jk roma; rona; lema; duma; ji) 4.5 Ho elelwa kamano e ya mantswe a thata; 4.6 Ho elelwa diithokiso; 4.7 Ho elelwa geto e thata ya mantswe; 4.8 Ho elelwa keketso ya mantswe.</p> <p>AS5: Balla tsebo le boithabiso ka: 5.1 Ho bala pale ka diitshwantsho; 5.2 Ho bontsha bohlokwa ba dipale tsa merabe e fapaneng; 5.3 Ho qala ha sebedisa buka ya mantswe ho hlahloba mopeleto le moelelo wa mantswe;</p>	<p>morutabana. TLHAHLOBO Bana ba ipopela mantswe. Ho sebediswa “rubric” ho lekola.</p>	<p>eisa sena ka tshebediso ya diitshwantsho. TLHAHLOBO H o sebediswa “rubric” ho lekola.</p>	<p>ba se nang bokgoni. TLHLOBO Ho ka sebeta “observation sheet/ rubric” ho lekola kuthwisiso.</p> <p>Bana ba bala dibuka tsa dipale. Ba kgutsufatsa ba bile ba akareisa seo ba se badileng bukeng. TLHAHLOBO “Observation sheet/ rubric” e ka sebediswa ho lekola kuthwisiso.</p>	<p>ba bile bay a dibala. TLHAHLOBO Ho ka sebediswa “rubric” ho lekola.</p> <p>Bana ba hlahloba mopeleto ba sebedisa bukantswe, ba tswela pele ho bala dibuka ba bile ba bala le tsa baitutimmo ho matlafaisa tsebo ya ho bala. TLHAHLOBO “Checklist/ rubric” e ka sebediswa ho lekola kuthwisiso.</p>
--	---	--	--	---

<p>5.4 Ho bala mefuta ya dingolwa tse nang le dipale tseo e seng tsa nnete.</p> <p>LO4: HO NGOLA Re tseba sena ha ngwana a:</p> <p>AS1: Sebedisa mongolo wa mathomo (prewriting) ho bonisha mekgwa ya ho ngola ka:- 1.1 Ho nka karolo sehlotshwaneng ho fumana maikutlo ka ho ngola; 1.2 Ho abelana maikutlo le ba bang mmoho le morutabana; 1.3 Ho kgetha sehloho seo a tlang ho se ngola se maemong a dilemo tsa hae.</p>	<p>Bana ba etsa lethathama la mantswe ao ba nahanang hore ba ka a sebedisa bakeng sa ho etsa dipolelo. TLHAHLOBO Morutabana o lekola mosebetsi wa bana hore ba kgonne ho ngola ka nepo na. O sebedisa "rubric".</p>	<p>Bana ngola ditaba tse ba amang [mohlala –dintho tseo ba di etsang :- hoseng, motsheare, mantsiboya, jj]. Ba pheta pale ba sebedisa (mindmap) . Ba bala mantswe a matjha a tswang bankeng ya mantswe [word bank] ba bile ba leka ho a ngola. TLHAHLOBO Bana ba ya hlahlobana mme ba lekola hore ba phetile dintlha ka tatellano na. Ho sebediswa "rubric" ho lekola.</p>	<p>Bana ba ngola ka sehloho seo ba se kgethileng nakong e fetileng ba sebedisa mantswe a matjha ao bang ba a ngotse. Ba ka nna ba</p>	<p>Bana ba sebedisa mmapa wa kelello(mind map) ho hlalosa dihlohwana tse latelang:- moralo wa pale, dibapadi, qalo le qetello ya pale. TLHAHLOBO Morutabana o lekola mosebetsi wa bana hore ba kgonne ho ngola ka nepo na. O sebedisa "rubric".</p>	<p>Bana ba ngola ditaba tse ba amang [mohlala –dintho tseo ba di etsang :- hoseng, motsheare, mantsiboya, jj]. Ba pheta pale ba sebedisa (mindmap) . Ba bala mantswe a matjha a tswang bankeng ya mantswe [word bank] ba bile ba leka ho a ngola. TLHAHLOBO Bana ba ya hlahlobana mme ba lekola hore ba phetile dintlha ka tatellano na. Ho sebediswa "rubric" ho lekola.</p>	<p>Bana ba ngola ka sehloho seo ba se kgethileng nakong e fetileng ba sebedisa mantswe a matjha ao bang ba a ngotse. Ba ka nna ba</p>	<p>Bana ba ngola ditaba tse ba amang [mohlala –dintho tseo ba di etsang :- hoseng, motsheare, mantsiboya, jj]. Ba pheta pale ba sebedisa (mindmap) . Ba bala mantswe a matjha a tswang bankeng ya mantswe [word bank] ba bile ba leka ho a ngola. TLHAHLOBO Morutabana o lekola mosebetsi wa bana hore ba kgonne ho ngola ka nepo na. O sebedisa "rubric".</p>	<p>Bana ba ngola dipale ho ya ka dihloho tseo ba ikgethetseng tsona. TLHAHLOBO Morutabana o lekola hore bana ba ngotse mosebetsi wa bona ka nepo na. O sebedisa "rubric" ho lekola.</p>	<p>Bana ba ngola ditaba tse ba amang [mohlala –dintho tseo ba di etsang :- hoseng, motsheare, mantsiboya, jj]. Ba pheta pale ba sebedisa (mindmap) . Ba bala mantswe a matjha a tswang bankeng ya mantswe [word bank] ba bile ba leka ho a ngola. TLHAHLOBO Morutabana o lekola mosebetsi wa bana hore ba kgonne ho ngola ka nepo na. O sebedisa "rubric".</p>	<p>Bana ba ngola ditaba tse ba amang [mohlala –dintho tseo ba di etsang :- hoseng, motsheare, mantsiboya, jj]. Ba pheta pale ba sebedisa (mindmap) . Ba bala mantswe a matjha a tswang bankeng ya mantswe [word bank] ba bile ba leka ho a ngola. TLHAHLOBO Morutabana o lekola mosebetsi wa bana hore ba kgonne ho ngola ka nepo na. O sebedisa "rubric".</p>	<p>Bana ba ngola ditaba tse ba amang [mohlala –dintho tseo ba di etsang :- hoseng, motsheare, mantsiboya, jj]. Ba pheta pale ba sebedisa (mindmap) . Ba bala mantswe a matjha a tswang bankeng ya mantswe [word bank] ba bile ba leka ho a ngola. TLHAHLOBO Morutabana o lekola mosebetsi wa bana hore ba kgonne ho ngola ka nepo na. O sebedisa "rubric".</p>
<p>AS2: Ngola ho latela sepheo ka mekgwa e fapaneng a :- 2.1 Ngola ka tatellano mesebetsi ya beke</p>	<p>Morutabana o sebedisa setshwantsho ho pheta pale ebe o sebedisa dipapetla ho bontsha mantswe a matjha. Mona bana batla ngola</p>	<p>Bana ba ngola ditaba tse ba amang [mohlala –dintho tseo ba di etsang :- hoseng, motsheare, mantsiboya, jj]. Ba pheta pale ba sebedisa (mindmap) . Ba bala mantswe a matjha a tswang bankeng ya mantswe [word bank] ba bile ba leka ho a ngola. TLHAHLOBO Morutabana o lekola mosebetsi wa bana hore ba kgonne ho ngola ka nepo na. O sebedisa "rubric".</p>	<p>Bana ba ngola ditaba tse ba amang [mohlala –dintho tseo ba di etsang :- hoseng, motsheare, mantsiboya, jj]. Ba pheta pale ba sebedisa (mindmap) . Ba bala mantswe a matjha a tswang bankeng ya mantswe [word bank] ba bile ba leka ho a ngola. TLHAHLOBO Morutabana o lekola mosebetsi wa bana hore ba kgonne ho ngola ka nepo na. O sebedisa "rubric".</p>	<p>Bana ba ngola ditaba tse ba amang [mohlala –dintho tseo ba di etsang :- hoseng, motsheare, mantsiboya, jj]. Ba pheta pale ba sebedisa (mindmap) . Ba bala mantswe a matjha a tswang bankeng ya mantswe [word bank] ba bile ba leka ho a ngola. TLHAHLOBO Morutabana o lekola mosebetsi wa bana hore ba kgonne ho ngola ka nepo na. O sebedisa "rubric".</p>	<p>Bana ba ngola ditaba tse ba amang [mohlala –dintho tseo ba di etsang :- hoseng, motsheare, mantsiboya, jj]. Ba pheta pale ba sebedisa (mindmap) . Ba bala mantswe a matjha a tswang bankeng ya mantswe [word bank] ba bile ba leka ho a ngola. TLHAHLOBO Morutabana o lekola mosebetsi wa bana hore ba kgonne ho ngola ka nepo na. O sebedisa "rubric".</p>	<p>Bana ba ngola ditaba tse ba amang [mohlala –dintho tseo ba di etsang :- hoseng, motsheare, mantsiboya, jj]. Ba pheta pale ba sebedisa (mindmap) . Ba bala mantswe a matjha a tswang bankeng ya mantswe [word bank] ba bile ba leka ho a ngola. TLHAHLOBO Morutabana o lekola mosebetsi wa bana hore ba kgonne ho ngola ka nepo na. O sebedisa "rubric".</p>	<p>Bana ba ngola ditaba tse ba amang [mohlala –dintho tseo ba di etsang :- hoseng, motsheare, mantsiboya, jj]. Ba pheta pale ba sebedisa (mindmap) . Ba bala mantswe a matjha a tswang bankeng ya mantswe [word bank] ba bile ba leka ho a ngola. TLHAHLOBO Morutabana o lekola mosebetsi wa bana hore ba kgonne ho ngola ka nepo na. O sebedisa "rubric".</p>	<p>Bana ba ngola ditaba tse ba amang [mohlala –dintho tseo ba di etsang :- hoseng, motsheare, mantsiboya, jj]. Ba pheta pale ba sebedisa (mindmap) . Ba bala mantswe a matjha a tswang bankeng ya mantswe [word bank] ba bile ba leka ho a ngola. TLHAHLOBO Morutabana o lekola mosebetsi wa bana hore ba kgonne ho ngola ka nepo na. O sebedisa "rubric".</p>	<p>Bana ba ngola ditaba tse ba amang [mohlala –dintho tseo ba di etsang :- hoseng, motsheare, mantsiboya, jj]. Ba pheta pale ba sebedisa (mindmap) . Ba bala mantswe a matjha a tswang bankeng ya mantswe [word bank] ba bile ba leka ho a ngola. TLHAHLOBO Morutabana o lekola mosebetsi wa bana hore ba kgonne ho ngola ka nepo na. O sebedisa "rubric".</p>	<p>Bana ba ngola ditaba tse ba amang [mohlala –dintho tseo ba di etsang :- hoseng, motsheare, mantsiboya, jj]. Ba pheta pale ba sebedisa (mindmap) . Ba bala mantswe a matjha a tswang bankeng ya mantswe [word bank] ba bile ba leka ho a ngola. TLHAHLOBO Morutabana o lekola mosebetsi wa bana hore ba kgonne ho ngola ka nepo na. O sebedisa "rubric".</p>	<p>Bana ba ngola ditaba tse ba amang [mohlala –dintho tseo ba di etsang :- hoseng, motsheare, mantsiboya, jj]. Ba pheta pale ba sebedisa (mindmap) . Ba bala mantswe a matjha a tswang bankeng ya mantswe [word bank] ba bile ba leka ho a ngola. TLHAHLOBO Morutabana o lekola mosebetsi wa bana hore ba kgonne ho ngola ka nepo na. O sebedisa "rubric".</p>

<p>2.2 Ngola melaetsa ya dikarete le mangolo; 2.3 Mekgwa ya ho pheha(resepe); 2.4 Ka ho bonisha boiphilelo ba hae – dipaleng tse bobebe 2.5 Ngola dithothokiso le dipina 2.6 Ngola sehloho se hlahisang mookotaba.</p>	<p>mantswe a matjha ho ekeisa tsebo ya bona . Bana ba ntsha maikutlo abona ka pale ho ya ka moo bona e uthwisang ka teng. TLHAHLOBO Morutabana o sebedisa “observation sheet” ho lekola kuthwisiso ya bana.</p>	<p>ngola le ka dintho tse ba amang tseo ba di etsang hosing, motsheare, mantsiboya, jj. TLHAHLOBO Ho ka sebediswa “checklist” ho lekola kuthwisiso.</p>	<p>seo ba ka ngolang ka sona. Ba ka nna ba ngola karete ya mofuta ofe kappa ofe. TLHAHLOBO Morutabana o sebedisa “rubric/ observation sheet” ho lekola kuthwisiso.</p>	<p>Morutabana o sebedisa “rubric” ho lekola.</p>
<p>AS3: Ikgopotsa ho ngola ka ho:- 3.1 Qoqa ka dingolwa tsa bona ho bontsha maikutlo; 3.2 Ba hlahloba mongolo (editing), ba ntsha kapa ba eketsa mantswe ba bile ba hlahlobisa mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo;</p>	<p>Bana ba ngola pale ka tshebediso ya ditshwantsho ba bile ba ntsha maikutlo abona ka yona. TLHAHLOBO Ho ka sebediswa “rubric” ho lekola kuthwisiso.</p>	<p>Bana ba ingolla dipale tseo ba iqapetseng tsona ba sebedisa ditshwantsho. TLHAHLOBO Morutabana o lekola dipale tsa bana ka tshebediso ya “rubric”.</p>	<p>Bana ngola meqoqo e mekgutshwane ka dihloho tseo ba ikgethetseng tsona ba nse ba sebedisa ditshwantsho le meralo. TLHAHLOBO Morutabana o lekola dingolwa tsa bana a sebedisa “rubric”.</p>	<p>Bana ba ya hlahlobana mme ba bile ba tshwayana diphoso dingolweng tsa bona. TLHAHLOBO Ho ka sebediswa “rubric” ho lekola kuthwisiso.</p>
<p>3.3 Ba ikgotisa seo ba se ngoiseng ka morao ho ho bua le ba bang. AS4: Ba phatlalatsa dingolwa tsa bona 4.1 Ba arolelana mosebetsi le ba bang ka ho balla hodimo kappa ho o</p>	<p>Bana ba hlalosa ka dihlotshwana ka diresepe tse tswang mahae le mekgwa ya ho pheha.Ba kgetha resepe e le mngwe eo ba e ratang</p>	<p>Bana ba iketsetsa dibukana tsa diresepe tse fapaneng. TLHAHLOBO Bana ba hlahlobana ka dihlotshwana ho sebediswa</p>	<p>Bana ba ngola lethathama la disebediswa tsa diresepe tsa bona.Ba hlokomela mopeleto ba sebedisa le mantswe a</p>	<p>Bana ba taka mefutafuta ya dijo,ba di maneha leboteng le dingolwa tsa bona. TLHAHLOBO Ho sebediswa “checklist” ho</p>

<p><i>phatlalatsa ka phaposing.</i> 4.2 Ba iketsetsa dibuka tsa bona.</p>	<p><i>dihlotshwaneng, ba bua ka yona ba be ba e ngole fatshe.</i> TLHAHLOBO <i>Ho sebediswa "observation sheet" ho hlahloba hore bohle banka karolo mme ba utlwisisa hore diresepe ke eng.</i></p>	<p>"checklist".</p>	<p><i>adimihweng (foreign words)</i> TLHAHLOBO <i>Ho sebediswa "rubric" ho hlahloba bana.</i></p>	<p><i>hlahloba.</i></p>
<p>AS5: Bopa mabito a tla peletwa a be a balwe ke ba bang. 5.1 Boiphihlelo mantsweng a ahilweng ka puo ya hae ya ka mehla. 5.2 Peleta mantswa ka nepo. 5.3 Sebedisa ditumatschwano ka nepo (homophones) jk, thaba, tlhaka, seboko, noka ji. 5.4 Leka ho peleta mabito a sa twaelehang. 5.5 O ikahela polokelo ya mabito o hlahloba mopeleto le moelelo a sebedisa bukana ya mantswa.</p>	<p><i>Bana ba bopa mantswa basebedisa ditshwantsho (ba fana ka mabito adiitshwantsho kapa ba hlalosa ketso e etswang setshwantshong). Ba etsa hona ka tsebediso ya difoniki.</i> TLHAHLOBO <i>Ho tla sebediswa "rubric" lekola kuthwisiso.</i></p>	<p><i>Ngwana ka mong o qapa thothokiso ka motho eo a moratang a sebedisa moralo le mantswa.</i> TLHAHLOBO <i>Bana ba hlahloba mopeleto dithothokisong tsa bona.</i></p>	<p><i>Bana ba qolla mantswa a itseng, ba a hlalose ho iketsetsa bukana ya mantswa. Ba eisa dipatiso ba sebedisa dibuka tse ding, ba bile ba botsa bathong ba baholo hae hore battle ba kgone ho ipopela bukana ya mantswa.</i> TLHAHLOBO <i>Morutabana o sebedisa "rubric" ho hlahloba.</i></p>	<p><i>Bana ba kgona ho lokisana diphofo tseo ba di entseng ha ha ba ne ba ngola dibukana tsa mantswa</i> TLHAHLOBO <i>Ho tla sebediswa "checklist" ho lekola kuthwisiso.</i></p>
<p>AS6: Re tseba hon aha ngwana a:-</p>	<p><i>Bana ba etsa lethathama la mantswa/ mabito a dintho</i></p>	<p><i>Bana ba qala ho dha dipolelo ka mantswa/</i></p>	<p><i>Bana ba iqapela dipale ba hlokometse hore di be le</i></p>	<p><i>Bana ba tswela pele ka ho ngola le ho iqapela dipale dithothokiso, dikarete,</i></p>

<p>6.1 Ngolla kuthwisiso le tshebediso ya puo, 6.2 Sebedisa ditseta tse fapaneng ho ngola; 6.3 Sebedisa matschwao apuo a nepahetseng (tlhaku e kgolo le kgutlo); 6.4 Sebedisa a mang matschwao a puo a kang (letshwao la potso le makato); 6.5 Sebedisa tsela e nepahetseng ya ho qala ho pheta (Ba re e nere...) le ho e qetela (Ke tshomo ka mathetho). 6.6 Sebedisa puo ka tsela e nepahetseng; 6.7 O sebedisa puo dinthong tse ngata.</p>	<p>tseo ba di thwaetseng le tseo ba dibonang ka mehla. Ba ngola ba sebedisa difoniki netefatsa mopeleto. Ba ka qala ho sebedisa ditlhaku tse kgolo mabitsong a batho. TLHAHLOBO Morutabana o sebedisa “rubric/ observation sheet” ho lekola.</p>	<p>mabitsi ao ba a sebedisang ka mehla. Ba qala ho sebedisa matschwao a puo. Ba araba dipotso tse ipapisitseng le diratswana tseo ba di badileng ba sebedisa dipolelo ho ntlafatsa tshebediso ya matschwao le mopeleto. TLHAHLOBO Ho ka sebediswa “observation sheet/ checklist” ho lekola.</p>	<p>qalo, bohare, le qetello, ba sa lebala ho sebedisa matschwao a puo ka nepo. TLHAHLOBO Morutabana o sebedisa “rubric/ observation sheet” ho hlahloba.</p>	<p>diresepe le ise ding ho ntlafatsa le ho matlafatsa tshebediso ya matschwao a puo. TLHAHLOBO Ho ka sebediswa “rubric, observation sheet, checklist” ho lekola.</p>
<p>AS7: Ngola ka potlako le ka makgethe ka ho:- 7.1 Ho sebedisa disebediswa tsa ho ngola ka nepo; 7.2 Bopa mabitsi a bonolo ka nepo; 7.3 Ho ngola ka kelohlolo e kgolo le ka makgethe.</p>	<p>Bana ba ngola mantswe a matjha ao ba a qollotseng bukeng eo baneng ba e bala. THLAHLOBO Morutabana o sebedisa “rubric/ observation sheet” ho lekola bokgoni ba ho ntshetsa se ngotsweng bukeng ka nepo.</p>	<p>Bana ba ngolhwa dipolelwana ho tlapanollo kapa ba nehwe seratswana bukeng hore ba nshetse dibukeng tsa bona mme ba sehelwa nako ya ho qeta. TLHAHLOBO Ho sebediswa “observation sheet” ho lekola.</p>	<p>Bana ba bopa mantswe mme ba bile ba aha dipolelwana. Ba ngola ka potlako ba telekisa nako e behilweng. TLHAHLOBO Ho sebediswa “rubric ho lekola tsela eo bana ba ngotsweng ka yona.</p>	<p>Bana ba ngola dipolelwana le diratswana ka potlako, ba ela hloko tatellano ya mantswe le mopeleto ha ba ngola. TLHAHLOBO Ho sebediswa “rubric” ho lekola.</p>

<p>LO5: NAHANA O BATLA MOHLODI WA TABA Reiseba hona ha ngwana a AS1: Sebedisa puo ho nishesa pele tsebo ka ho:- I.1 Uthwisa tshebediso ya puo dithutong tse fapaneng ho ya ka boemo boo ngwana a leng ho bona le ho mo lokisetsa boemo bo hlahlamang. AS2: Sebedisa puo ho nahana le ho tsepamisa mautlo ka ho:- 2.1 Uthwisa ho sebedisa puo mme a hlahlamanye dintlha ka nepo (mohlala – lebaka le sepheo). 2.2 Nahana ka thata, sebedisa puo e nepahetseng e sa lahleng moelelo(tshebediso ya puo ho hlahloba dintlha tsa hae). 2.3 Hlokomela tse tshwanang letse sa tshwaneng; 2.4 Bapisa dintlha.</p>	<p>Bana ba ssebedisa puo ka tshebediso ya ditshwantsho ho ya ka moo ba di utlwisisang kateng. Ba tlameha ho eha dintlha ka tatellano TLHAHLOBO Ho sebediswa “rubric”</p>	<p>Bana ba sebedisa puo ho qapa le ho rala seo ba se nahanang. TLHAHLOBO Ho sebediswa “rubric”</p>	<p>Bana ba sebedisa puo ho qapa, a toboketsa dintlha tsa hae ka nepo [mohlala – qalo, bohare, le qetelo] TLHAHLOBO Ho sebediswa “rubric”</p>	<p>Bana ba sebedisa puo ho qapa, a toboketsa dintlha tsa hae ka nepo [mohlala – qalo, bohare, le qetelo] TLHAHLOBO Ho sebediswa “rubric”</p>
				<p>Bana ba tswela pele ka ho</p>

<p>AS3: Sebedisa puo ho fiputso ka ho :-</p> <p>3.1 Botsa dipotso a be a battle ditlhaloso;</p> <p>3.2 Fana ka diphetho le boiketghelo;</p> <p>3.3 Sebedisa tsebo ya hae ho kgetha meholdi ya disebediswa, a be a fana ka mabaka a kgetho ya hae;</p> <p>3.4 Sebedisa mekgwa e bobebe ho fumana le ho ngola diphuputso.</p> <p>AS4: Ngwana a tswellisa pele tsebo ka ho :-</p> <p>4.1 Tswellisa pele tsebo e ikgethileng;</p> <p>4.2 Hlopha tsebo ka mokgwa o nolofaditsweng a sebediswa papetla.</p> <p>LO6: KAHO LE</p> <p>TSHEBEDISO YA PUO</p> <p>Re tseba hona ha ngwana a ASI Bapisa medumo mantsweng le ditlhakung ka ho :-</p> <p>I.1 Sebedisa difoniki ho peleta mantse a sa thwaelehang.</p>	<p>Ho sebediswa puo ho etsa diphuputso tse fapaneng, bathong ba fapaneng ka dikeletsahalo tse fapaneng le dimtho tse fapaneng.</p> <p>TLHAHLOBO</p> <p>Ho sebediswa “checklist” ho hlahloba.</p>	<p>Bana ba bokella dintlha le ho di hlahlamanya ho ya ka moo ba fupuditseng ka teng. Ba fana ka mabaka le ditiharollo ka moo ho hlokehang.</p> <p>TLHAHLOBO</p> <p>Ho lekolwa ka “rubric/ observation sheet”.</p>	<p>Bana ba phatlalatsa dintlha tsa bona tseo ba dibokeletseng diphuputsoeng ka ho taka kerafu (graph).</p> <p>TLHAHLOBO</p> <p>Ho lekolwa ka “rubric”.</p>	<p>phatlalatsa dintlha tsa bona tseo ba dibokeletseng diphuputsoeng ka ho taka kerafu (graph).</p> <p>TLHAHLOBO</p> <p>Ho lekolwa ka “rubric”.</p> <p>Bana ba sebedisa difoniki ho peleta mantse a sebediswa difoniki ho peleta mantse a netefatsa mohlala – monna – mosadi kapa matha – baleha jha ba ithuta ka malatodi/ mahlalosongwe.</p> <p>TLHAHLOBO</p>
--	--	---	--	--

<p>AS2 Sebedisa mantswe; 2.1Kgetha mme o sebedise dihlongwapele le dihlongwntshao; 2.2Sebedisa nyenyefatso; 2.3 Peleta mantswe a thwaelehileng ka nepo 2.4Sebedisa bukantswe ho nentsfatsa mopeleto; 2.5Kgetha mahlalosongwe le malatodi.</p>		<p>kgomo-dikgomo (sehlongwapele) Ho tla sebediswa “rubric” ho lekola.</p>	<p>TLHAHLOBO Morutabana o tla sebedisa “observation sheet” ho lekola.</p>	<p>Morutabana o tla sebedisa “observation sheet” ho lekola.</p>
<p>AS3Sebetsa ka dipolelo ka ho:- 3.1Sebedisa makopanyi; 3.2Sebedisa dipolelo tsa malatodi; 3.3Kgetha le ho sebedisa mabiiso, maamanyi, maemedi,maetsi le mahokedi; 3.4Ho sebedisa makgathe ka nepo; 3.5Mefuta ya dipolelo (tse botsang, tse behang le tse bontshang makalo); 3.6Sebedisa matschwao a puo; AS4Sebedisa ditemana ka</p>	<p>Bana ba sebedisa ditshwantsho ho bontsha diho tsa puo tse fapaneng.Ba ngola dipolelo ba sebedisa makgathe a fapaneng. TLHAHLOBO Morutabana o sebedisa “observation sheet” ho lekola</p>	<p>Bana ba sebedisa ditshwantsho ho bopa mefuta ya dipolelo ba bile ba sebedisa makgathe a fapaneng. Mona ba totobatsa tshebediso ya diho tsa puo. TLHAHLOBO Ho tla sebediswa “observation sheet” ho lekola kutlwisiso.</p>	<p>Bana ba sebedisa makopanyi ho bopa polelo e le nngwe ba bile ba dikopanya ho bopa diratswana. Ho ka sebediswa “rubric ho lekola mosebetsi wa bana. TLHAHLOBO Ho ka sebediswa “rubric” ho lekola mosebetsi.</p>	<p>Bana ba sebedisa makopanyi ho bopa polelo e le nngwe ba bile ba dikopanya ho bopa diratswana. TLHAHLOBO Morutabana o tla sebedisa “rubric” ho hlahloba bana.</p>

<p>ho :- 4.1 Kopanya Dipolelo ho bopa diratswana; 4.2 Ho hlahlamanya ditemana ka nepo(pele, ha latela, qetellong; jj) Kgetha mantswa a dingolhweng tse japaneng (pale, taelo, puisano le tse ding).</p>	<p>AS5 Sebedisa puo ka ho :- 5.1 Sebedisa puo e nepahetseng ya puisano (tlhomphiso, pebofatso, tlontlontswa le tse ding). AS6 Sebedisa puo e nepahetseng ya puo ka kakaretso jwaloka ditho tsa puo, diratswana, matswao a puo.</p>	<p>Bana ba fana ka manswe a bebofatsang mantswa a pela ditshwantsho [mohlala : rota-tshetsha/fahla mokgodutswane/ ntsha metsi Hoshwa/ ho hlokahala TLHAHLOBO Ho ka sebediswa “ observation sheet ” ho lekola.</p>	<p>Bana ba bopa dipolelo ka mantswa abebofadiisweng ho bonisha kutlwisiso ya puo. TLHAHLOBO Ho sebediswa “ rubric ” ho lekola bana.</p>	<p>Bana ba etsa diratswana ka dipolelo mme ba hlahlamanya dintlha ka tatellano. TLHAHLOBO Ho sebediswa “ rubric ho lekola mosebetsi wa bana.</p>	<p>Bana ba ngola maqoqo ka dihloho tse japaneng ho matlafatsa le ho ntlafatsa tshebediso ya puo. TLHAHLOBO Ho itla sebediswa “ rubric ho lekola bana.</p>
--	--	---	---	--	---

TLHAHLOBO YA MANTLHA – (MOHLALA)

GRADE 2 TERM 4

PUO YA LETSWELE.

LO	ASSESSMENT STANDARDS	MAEMO A TEKOLO	MESEBETSI	MEFUTA YA TEKOLO
6	ASS: 3 TSHEBEDISO YA DIPOLELO. *Kopanyo ya dipolelo tse pedi ho bopa polelo e le nngwe. *Tshebediso ya matshwao a ho bala jk, kgutlo, feelwana, potso le makalo jj <u>Nyalano ya tekolo</u> (Integration within)	Bana ba qala ka ho bopa polelo e le nngwe. Ba kopanya dipolelo tse pedi ho bopa e le nngwe.	TSHEBETSO 1 Bana ba bolela seo ba se bonang setshwantshong ka dipolelo tse kgutshwanyane. [Mohlala: “Ke bona sekolo”. “Bana ba ya bapala”. “Bana ba eme pela sefate”. jj	1.Bana ba ya lekolana :- Ba tshwayana dophoso nakong eo ba arabang dipotso tse ikamahanyang le setshwantsho. 2.Ho lekola morutabana:- O lhlahloba hore ba kopantse dipolelo ka nepo le hore ba sebedisitse matshwao ka nepo na.
4	<u>Ho ngola:AS1</u> Karolelano ya maikutlo le barutwa ba bang le morutabana.		Tshebetso2 Bana ba aha dipolelo ka setshwantsho sa sekolo le bana ba bapalang kantle le tse pota-potileng. (ka puo ya molomo)	Sesebediswa sa tekolo (Tool) “Rubric” 4-O bontsha bokgoni ba ho aha polelo e le nngwe ho kopanya dipolelo tse pedi, o kgona ho phehisana ka ho fapanyetsana maikutlo,ho tlatsa dikgeo dipolelong,ho bontsha matshwao a ho bala.
2	Ho bua:AS3 Ho bopa dipolelo tse kgutshwanyane tse nang le qalo le qetelo ho phema pheta-pheto.		TSHEBETSO 3 Ngwana ka mong o fuwa mosebetsi wa ho kopanya dipolelo e le nngwe. Ba kopanya polelo tse pedi ho bopa polelo e nngwe. “Ke bona sekolo le bana.” “Bana ba bapala pela sefate.”	3-O bontsha bokgoni ba ho aha polelo e le nngwe, ho tlatsa dikgeo, o kgona ho phehisana,ho bopa polelo e nang le matshwao a ho bala. 2-O ngola dipolelo, o tlatsa dikgeo empa a ntse a hloka tataiso. 1-Ha a kgone ho etsa letho o hloka tataiso ya morutabana ho tsona kaofela.

LENANE TSAMAISO LA TLHAHLOBO - GRADE 2

	TERM 1	TERM 2	TERM 3	TERM 4
DITHUTO-PHETHO LE BOTEBO BA THUTO				
LO 1:HO MAMELA				
Re tseba sena ha ngwana a :	✓	✓	✓	✓
AS1: Mamela ka hloko nako e telele o be o arabe ka tatellano ho latela melao eo o e neuweng.				
AS2: Bonisha ho mamela ka tlhompfo moitho ya buang,a arabe a be a boise dipotso ho fumana tlhakisetso,a hlalitse maikutlo a hae ho seo a se utlwileng moo ho hlokeha.	✓	✓	✓	✓
AS3: mamela dipale ,dithothokiso,dipina le puo ya molomo ka thahasello a bonisha kuthwisiso	F.A.T	✓	✓	✓
* mamela sehloho le mokotaba;		✓	✓	✓
* mamela dikateng;		✓	✓	✓
* noha se tla etsahala;		✓	✓	✓
* kgokahanya dimilha ka tatellano le maikutlo ka puo ya molomo;		✓	✓	✓
* araba dipotso ka puo ya molomo;		✓	✓	✓
* ntsha maikutlo ka puo ya molomo a bile a fana ka mabaka;		✓	✓	✓
* batla sesosa le phetho ya seo a se boneng a bue ka sona;		✓	✓	✓
AS4: Mamela ka thahasello,a araba ka mkgwa o ikgethileng dilotho le metlae;	✓	✓	✓	✓
AS5: Mamela sebui seo a sa se boneng(mohlala:Mohala)a arabe dipotso le ditaelo;	✓	✓	✓	✓
LO 2:HO BUA				
Re tseba hona ha ngwana a:	F.A.T.	✓	✓	✓
AS1: Pheta diketsahalo tseo a di tsebang le tse mo potileng;				
AS2: Sebedisa puo ho ithabiso,mohlala,o eise metlae dilotho;diishomo a be a bope mantswa ka ho bapala;	✓	✓	✓	✓
AS3: A qapa dipale tse nang le qalo,bohare le qetello a sebedisa tlhaloso ya puo a sa etse pheta-pheto	✓	F.A.T	✓	✓
AS4: Nka karolo phaposing ya boithutelo le puisano ya dihlopha;	✓	✓	✓	✓
*Ba qapa dihloho ba ntse ba buisana ka dihlotshwana;	✓	✓	✓	✓

*Nka karolo o be o botse dipotso tse nepahetseng;	✓	✓	✓	✓	✓
*Ntshhe maikutlo a hae a be a hlatose;	✓	✓	✓	✓	✓
*Bonisha tlhompheho ditokelong le maikutlong a ba bang;	✓	✓	✓	✓	✓
*Fana ka maikutlo a sehlopha sa hae;	✓	✓	✓	✓	✓
*Bbotsa dipotso tsa tlhakisetso le tsebo e totobetseng;	✓	✓	✓	✓	✓
*Araba dpotso a be a fane ka mabaka a dikarabo;	✓	✓	✓	✓	✓
*Bokgoni ba ho lokisa ba bang.	✓	✓	✓	✓	✓
AS5:Fana ka mekgwa ya rarolla mathata	✓	✓	✓	✓	✓
AS6: Sebedisa puo e nepahetseng maemong a japaneng ka sepheo se japanenj,diishwarelo,dimemo,dipotso le dipapadi tsa kalaneng ho ya ka batho ba japaneng(ba sa tshwaneng)	✓	✓	✓	✓	✓
AS7: Sebedisabotebo ba leniswe le sehlo se nepahetseng(jk,ho buela fatshe ha a bua le motswalle ka phaposing ya boithutelo,a buele hodimo ha a bua le motswalle lebaleng la dipapadi	✓	✓	✓	✓	✓
LO 3: BALA O SENOLA	✓	✓	✓	✓	✓
AS1:Sebedisa dithusa-thuto ho etsa moelelo	✓	✓	✓	✓	✓
*Hlalosa ho ya ka bokantle ba buka hore na pale e bua ka eng	✓	✓	✓	✓	✓
*Ho ya ka diishwantsho,dingolwa le dipapatiso hlalosa melaetsa ya bohlokwa	✓	✓	✓	✓	✓
*Qolla sepheo,bamamedi le hore na di fumaneha kae	✓	✓	✓	✓	✓
*Bonisha boikarabelo ba hao ho dingolwa le dithusa-thuto	✓	✓	✓	✓	✓
AS2: Fana ka moelelo wa se ngotsweng ka ho:	✓	✓	✓	F.A.T	✓
* Ipalla pale kapa a bale le morutabana;	✓	✓	✓	✓	✓
- Hlalosa mokotaba	✓	✓	✓	✓	✓

-O hlokomela sehloho(tatellano ya diketsahalo)	✓		✓	✓	✓
-O ela hloko sesosa le phetho (hobaneng ha ketso e itseng e etsahala paleng)	✓		✓	✓	✓
-O etsa geto	✓		✓	✓	✓
-O hlalosa hore na pale e ratwa hobaneng	✓		✓	✓	✓
.Bala melawana e bonolo ka phaposing ya boithutelo	✓		✓	✓	✓
.ala mokotaba o nang le moelelo o bonolo/kapa thata(mohlala,dibuka tse nang le pale tsa nnete le tseo e seng tsa nnete,ditaelo,dimemo,dikarete tsa ditumediso,moraba-raba wa mantswa jj)	✓		✓	✓	✓
AS3:O hlokomela diithaku le mabitso a ntsho moelelo ho dingolwa tse telele	✓		✓	✓	F.A.T.
-O bala ka potlako le ka bolokolohi	✓		✓	✓	
-O balla hodimo a sebedisa tsela e nepahetseng ya ho bua le modumo	✓		✓	✓	
-Tshebediso e nepahetseng ya kaho ya mantswa le kuthwiso a bile a lepa ho etsa moelelo	✓		✓	✓	
-Tshebediso e nepahetseng ya ho bala a pheta-pheta, a phomola a bile a pheta mabitso pele a balla hodimo	✓		✓	✓	
AS4:Ngwana o ntshetsa pele tsebo ya diithaku	F.A.T.		✓	✓	✓
-O elelwa diithaku tse pedi tse kopaneng(jk,ma,na)			✓	✓	✓
-O elelwa tlhaku e le nngwe e ngolwang ka diithaku tse pedi(jk,tl,sh,ph,jj)			✓	✓	✓
-O hlokomela diithaku tse pedi le tse tharo(jk,tsh,tjh,tlh,jj)			✓	✓	✓
-O elelwa diithaku tse qalang le tse qetelang(jk,roma,rona,lema,duma)			✓	✓	✓
-O elelwa tswalano ya mantswa a thata			✓	✓	✓
-Ba elelwa diithokiso			✓	✓	✓
-O elelwa qetelo e thata ya mabitso			✓	✓	✓
-O elelwa kekeiso ya mantswa			✓	✓	✓
AS5:O balla tsebo le boithabiso	✓		✓	✓	F.A.T
-Ngwana o bala pale ka diithwanisho	✓		✓	✓	✓
-O bontsha bohlokwa ba dipale tsa merabe e japaneng	✓		✓	✓	✓
-O qala ho sebedisa buka ya mantswa ho hlaloba mopeleto le moelelo wa mantswa	✓		✓	✓	✓
-O bala mefuta ya dingolwa tse jwaleka dibuka tse nang le dipale tseo e seng tsa nnete	✓		✓	✓	✓
LO 4:HO NGOLA					
ASI:O qala ka mongolo wa wa mathomo ho ithwisa ho ngola;	✓		✓	✓	✓
-O nka karolo sehlotshwaneng ho fumana maikautlo ka ho ngola;	✓		✓	✓	✓

-O arolelana maikutlo le ba bang mmoho le morutabana;	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-O kgetha sehloho seo ba tlang ho se ngola se maemong a dilemo tsa hae	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AS2:Ho ngola ka sepheo se japaneng;	✓			F.A.T.	✓	✓
*Ho kgwarisa o etse molaetsa o mokgutshwana ka sepheo se sa tshwaneng;						
*ngola ka tatellano mesebetsi ya beke						
*O ngola molaetsa wa karete ya teboho le mangolo						
*Mekgwa ya ho pheha(rišepe)						
*Dipale tse kgutshwane						
*Dithothokiso le dipina						
*Ngola sehloho se hlahisang mookotaba	✓				✓	✓
AS3:Ikgopotsa ho ngola	✓			✓	✓	✓
*Ba qoqa ka dingolwa tsa bona ho ntsha maikutlo	✓			✓	✓	✓
*Ba hlahlobisa mongolo(editing)ka ho ekeisa kappa ho fokotsa se ngotseng ba ela hloko mopeleto le matshwao a puo	✓			✓	✓	✓
*Ba ikgopotsa mongolo wa bona	✓			✓	✓	✓
AS4:Ba phatlalatsa dingolwa tsa bona	✓			✓	✓	✓
*Bana ba arolelana mosebetsi ka ho o fanyeha leboteng la phaposi ba bale haholo	✓			✓	✓	✓
*Ba iketsetsa dibukana tsa bona	✓			✓	✓	✓
AS5:Bopa mabitsa, a qallele ho peleta, a bale a be a utlwisiswe ke ba bang	F.A.T.			✓	✓	✓
*Pontsho ya mabitsa a puo ya hae				✓	✓	✓
*O peleta mabitsa a thwaelehleng ka nepo				✓	✓	✓
*O leka ho peleta mabitsa a sa thwaelehang				✓	✓	✓
*O sebedisa(homophones)ka nepo				✓	✓	✓
*O ipopela polokelo ya mabitsa le bukana ya mabitsa				✓	✓	✓
*O sebedisa bukana ya mabitsa ho hlahloba mopeleto le moelelo				✓	✓	✓
AS6: Ho ngola ka tshebediso e nepahetseng ya puo hore ba bang ba utlwisise;	✓			✓	✓	F.A.T.
* Sebedisa mefutafuta ya dipolelo – dipotso, tlaleho, ji	✓			✓	✓	
*Tshebediso ya matshwao a puo (Kgutlo/ tlhaku e kgolo)ka kakaretso	✓			✓	✓	
*Tsela e nepahetseng ya ho pheta pale (Ba re e ne e re, ji)	✓			✓	✓	
*Tsela e nepahetseng ya ho sebedisa puo;	✓			✓	✓	

*Tshebediso ya dingolwa ho fumana tsebo e itseng –jk resepe;	✓	✓	✓	✓	✓
AS7: Mongolo o motle o hlakileng;	✓	✓	✓	F.A.T.	✓
*Bokgoni ba ho sebedisa disebediswa tsa ho ngola ka nepo;	✓	✓	✓	✓	✓
*Ho ngola ditlhaku ha bonolo ka makgethe;	✓	✓	✓	✓	✓
*Ho ngola ha bonolo ka potlako.	✓	✓	✓	✓	✓
LO 5:NAHANA O BATLA MOHLODI WA TABA					
<i>Re tseba hona ha moithuti a:</i>	✓	✓	F.A.T.	✓	✓
ASI Sebedisa puo ho ntshetsa pele tsebo:	✓	✓	✓	✓	✓
*O utlwisa tsebediso ya puo dithutong tse japaneng ho ya ka boemo boo ngwana a leng ho bona le ho mo lokisetsa boemo bo hlahlamang	✓	✓	✓	✓	✓
AS2: Sebedisa puo ho nahana le ho tsepamisa maikutlo	✓	✓	✓	✓	F.A.T.
*O utlwisa, a sebedise puo mme a hlahlamanye ditlha ka nepo (mohlala:lebaka le phetho)	✓	✓	✓	✓	✓
*O nahana ka thata, a sebedisa puo e nepahetseng e sa lahleng moelelo(Tshebediso ya puo ho hlahloba ditlha tsa hae)	✓	✓	✓	✓	✓
*O hlokomela tse tshwanang le tse sa tshwanang	✓	✓	✓	✓	✓
*O bapisa ditlha	✓	✓	✓	✓	✓
AS3: Ngwana o sebedisa puo ho fuputisa	✓	✓	✓	✓	✓
*Ngwana o botsa dipotso a be a batle ditlhaloso	✓	✓	✓	✓	✓
*O fana ka diphetho le boikgethelo	✓	✓	✓	✓	✓
*O sebedisa tsebo ya hae ho kgetha mehlodi ya disebediswa, a be a fane ka mabaka a kgetho eo	✓	✓	✓	✓	✓
*O sebedisa mekgwa e bobebe ho fumana le ho ngola diphuputso(a thuswa ke moholo)	✓	✓	✓	✓	✓
AS4: Ngwana o ntshetsa pele tsebo:	✓	✓	✓	✓	✓
*O ntshetsa pele tsebo e kgethihweng	✓	✓	✓	✓	✓
*O hlopha tsebo ka mokgwa o nolofaditsweng a sebedisa papeta	✓	✓	✓	✓	✓
LO6:KAHO LE TSHEBEDISO YA PUO					
<i>Re tseba hona ha moithuti:</i>					
ASI: A nyalanya, medumo, tumammoho le mantswa	✓	✓	✓	F.A.T.	✓
*A sebedisa ditumangwe ho peleta mantswa a sa thwaelehang	✓	✓	✓	✓	✓
AS2: Tshebediso ya mantswa					
*Ho ngolwa mantswa a thwaelehang ka nepo	✓	✓	✓	✓	✓

*O sebedisa bukana ya mantšwe ho netefatsa mopeleto o nepahetseng	✓	✓	✓	✓	✓
*O hlokomela tse tshwanang le tse sa tshwanang kapa o qolla mahlalosongwe le malatodi	✓	✓	✓	✓	✓
AS3:O sebetša ka dipolelo	✓	✓	✓	✓	F.A.T.
*Sebedisa lekopanyii(athe, empa)ho kopanya dipolelo tse pedi tse arohaneng (o ne a nyorihwe athe metsi ha a yo)	✓	✓	✓	✓	✓
*Sebedisa malatodi dipolelong ka nepo(ke ja poone-ha ke je poone)	✓	✓	✓	✓	✓
*O sebedisa karolo tsa puo jk moetsi,lehlatosi,ketso le leemedi	✓	✓	✓	✓	✓
*O sebedisa lekgathe-lefeteile.lekgathe- lejwale le lekgathe- letlang ka nepo	✓	✓	✓	✓	✓
*O sebedisa mefuta e fapa-fapaneng ya dipolelwana(dipotso,dipolelo le makalo)	✓	✓	✓	✓	✓
*O sebedisa matshwao a puo ka nepo(letschwao la potso,feelwana ho arola lethathama la mabitso,ditlhaku tse kgolo tsa mabitso-biiso(Gauteng)	✓	✓	✓	✓	✓
AS4:O sebetša ka sehloho					
*O kopanya dipolelo ho eisa seratswana	✓	✓	✓	✓	✓
*O hlahlamanya mantšwe ka nepo	✓	✓	✓	✓	✓
*O hlokomela phapang pakeng tsa sehloho seng(pale,melawana)	✓	✓	✓	✓	✓
AS5:Ngwana o nshetsa pele diphehisano tsa puo	✓	✓	✓	✓	✓
*O bua ka mantšwe a thwaelehleng ho hlalosa bashanyana le banana(mmala eo ba e sebedisang,matla,botle le bobele bona)	✓	✓	✓	✓	✓
*O bua ka sepheitho sa ditlhaloso tsena,le hore na ke puo e lokileng na ena	✓	✓	✓	✓	✓
AS6:O sebedisa mekgwa ya puo(leetsi,moetsi,lehokedi,lekopanyii jj)	✓	✓	✓	✓	F.A.T.

DI “LO” TSE THONTSWENG TSA TLHAHLOBO YA MANTLHA – GRADE 3

TERM – 1

LO 1 – AS3

LO 2 – AS1

LO3 – AS4

LO4 – AS5

TERM : 2

LO2 – AS3

LO3 – AS2

LO4 – AS2

LO5 – AS1

TERM : 3

LO3 – AS5

LO4 – AS7

LO6 – AS1

LO6 – AS3

TERM : 4

LO3 – AS3

LO4 – AS6

LO5 – AS2

LO6 – AS6

HLOKOMELA:

- Ditlhaku.
- Ho teleana ha mongolo le ditshwantsho

- Boholo bonyane ba mongolo
- Dikgeo pakeng tsa mabitso
- Lenane la mantswe lepheng ka leng
- Hlokomela tikoloho ya moithuti
- Dilemo/ bokgoni.
- Dingolwa le mongolo o tswang dibukeng, makasineng, dipapetleng.
- Dithusathuto.

HO SEBEDISITSWE:

- National curriculum statement (Home Language Policy)
- National Policy on Assessment and Qualification For Schools (Get :12 february 2007)